

**Аммаулууна, Эмиснэһилиэгэ, «Чуораанчык» уһууаан**

**«050 эт-хаанэттунэнсайддылаахбуоларынкурэхтэһии,  
хамсаныылаахоонньуулар  
нэнуэинэри, иитии»**

Ноговицына Н.Н

2017 с

Хайысхата: физкультурно-оздоровительнай;

Кыттааччылар: уууяааниитиллээччилэрэ, уууяаанулэһиттэрэ, тереппуттэрэ, былырыын уууяааныбутэрбитвыпускниктар.

Ытыллар болдьоһо, күнэ-дьыла: уэрэхсылынуустата.

- 1) Уууяаан иһинээһи тэрээһиннэр;
- 2) Нэһилиэк иһинээһи тэрээһиннэр;
- 3) КМО иһинэнтэрээһин;
- 4) Сылытумуктуур «Кэнчээри» нормативтара, уууяаан ыһыаһар «УрунУолан», «ЭрчимэнБэргэн» күрэхтэрэ

### Кириитэ

О5о уһуйаантанэт-хаанэттунэнтолорусайдыылаахбуолантахсара, дыиэкэргэнтэн, уһуйаантанулахантутулуктаах.

### Актуальноһа

Доруобай, бэйэтинкыанарыччатиитиллэнтахсарыгар ей-санаа ,эт-хаанэттунэнсайдыылаах, чэгиэнбуолалларынкууьурдуу, духуобунайуоннауйэлэриунуордаанкэлбитсахабыттэрутоонньууларыгар, угэстэрининэрии.

### Сыала :

О5о эт-хаан, доруобуйаэттунэнсайдыылаахбуоларынкурэхтэһии, хамсаныылаахоонньууларнэнуэ инэрии, иитии.

### Соруктара:

- 1) Эти-хаанычэбдигирдиини о5о5о кыра эрдэбиттэн эрчийии, уэрэтии;
- 2) Тэрээһиннэркурэхтэрыытыллалларыгар оболору, тереппуттэри, социуму бииргэулэлээһиннэтумуу;
- 3) О5о ис дьобурун, кыабын сайыннарыы, уьугуннарыы, тутта-хаптасылдыарын, чэлолохтоохбуоларын ситиһии;

Сылуштатаытыллартэрээһиннэр	2с	3- 4с	5-6-7с
1. «Эрчилэн»	7		
2. «Байанайоонньуулар»			10
3. Остуолоонньуулар	18		
4. Двоеборье, троеборье		10	5 7
5. Выпускниктарыкыттатабаарыстыкэрсууу (эстафета ,сууруу, ыстана, хапсабай, мастардыһы)			6(6)
6. Спартакиада (эстафета, сууруу 30 м, ыстаны, ыраабы бырабы, хапсабай, мастардыһы)			3 19
7. Чэлолохнэдиэлэтэ (Булчут курэ5э, Сыалыты , 6 Викторина, Эстафета)		3	7
8. ДорообосаасКэрдээхстартар			
9. Норматив «Кэнчээри»			15 20
10. УрунУолан, ЭрчимэнБэргэн (сууруу, хапсабай, мастардыһы, ойбонтонуулааһын, ыстана)			
11.Ыһахоонньууларакыраортобэлэхтэргэсууруу			
12. Хаамы, сууруукуннэрэ			

*Куутуллэртумуктэр:*

О5о бэйэтинсааьыгарсептубэьэрэрчиллиилэри,  
хамсаныылаахоонньууларыбилэн, кийбуолансайдарыгар, олобор-дьаһабар  
туяаныа;  
Эбугэтерутоонньууларынбилии;  
Чэлолохтоохбуолуу.